

Prečišćeni tekst Pravila za sprovođenje postupka otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja neovlašćenog korišćenja električne energije obuhvata sljedeće propise:

1. Pravila za sprovođenje postupka otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja neovlašćenog korišćenja električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 015/17 od 09.03.2017),
2. Odluka o izmjeni Pravila za sprovođenje postupka otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja neovlašćenog korišćenja električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 051/21 od 20.05.2021), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

## **PRAVILA**

### **ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTKRIVANJA, UTVRĐIVANJA I SPRJEČAVANJA NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE**

("Službeni list Crne Gore", br. 015/17 od 09.03.2017, 051/21 od 20.05.2021)

#### **I OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1**

(1) Ovim pravilima propisuje se:

- 1) način i postupak otkrivanja, utvrđivanja i dokazivanja neovlašćenog korišćenja električne energije;
- 2) plan stalnih, privremenih i dodatnih mjerenja;
- 3) način obrađivanja prikupljenih podataka;
- 4) način čuvanja povjerljivosti podataka;
- 5) unutrašnje mjere u energetske subjektima za sprječavanje nepravilnosti vezanih za neovlašćeno korišćenje električne energije;
- 6) način edukacije javnosti;
- 7) druge mjere i radnje potrebne za efikasno sprječavanje neovlašćenog korišćenja električne energije od strane DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica (u daljem tekstu: CEDIS).

(2) Neovlašćeno korišćenje električne energije utvrđeno je članom 222 stav 2 Zakona o energetici (u daljem tekstu: Zakon).

##### **Član 2**

Ova pravila primjenjuju se u distributivnim područjima u kojima djelatnost distribucije električne energije vrši CEDIS, a odnose se na kontrolu mjerenja kod svih korisnika električne energije sa direktnim, poluindirektnim i indirektnim mjerenjima na naponu do i zaključno sa 35kV.

##### **Član 3**

(1) Izrazi koji se koriste u ovim pravilima imaju značenje utvrđeno Zakonom.

(2) U ovim pravilima koriste se i izrazi koji imaju sljedeće značenje:

- 1) AMM sistem je sistem za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima;
- 2) AMM brojilo je mikroprocesorsko brojilo za mjerenje utroška električne energije koje je pripremljeno za punu integraciju u AMM sistem;
- 3) bilansno mjerno mjesto je mjerno mjesto na kojem se vrši monitoring tokova električne energije na svim naponskim nivoima u cilju internog praćenja gubitaka, opterećenja na transformatorima i pripadajućoj mreži, kvaliteta električne energije i svih ostalih raspoloživih performansi mreže;
- 4) ZZMCG je Zavod za metrologiju Crne Gore;
- 5) kritični alarm na brojilu je alarm automatski generisan u brojilu i evidentiran u AMM sistemu usljed privremenog ili trajnog oštećenja mjernog sklopa, mikroprocesora ili modema brojila;
- 6) mjerno mjesto je mjesto na kome se mjeri preuzeta, odnosno predata električna energija i snaga;
- 7) mjerni transformatori su uređaji koji transformišu vrijednosti visokih napona ili struja na vrijednosti koje su prikladne za mjerenje;
- 8) mjerna oprema su mjerni uređaji (brojila električne energije), strujni i naponski mjerni transformatori i pomoćna mjerna oprema: spojni vodovi, osigurači, uređaji za upravljanje tarifama, limitatori, komunikacioni

uređaji, uređaji za registrovanje aktivne i reaktivne snage i sumarnih obračunskih veličina, priključne kleme i sl.

## II NAČIN I POSTUPAK OTKRIVANJA NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

### Član 4

- (1) Otkrivanje neovlašćenog korišćenja električne energije vrši se kontrolom mjernog mjesta.
- (2) Kontrola iz stava 1 ovog člana vrši se na osnovu:
  - 1) utvrđenog plana o kontroli mjerenja kod korisnika;
  - 2) analize izmjerene električne energije po naponskim nivoima i poređenjem sa potrošnjom u odgovarajućem uporednom periodu;
  - 3) pojave "kritičnih alarma na brojilu" i poređenjem potrošnje i profila opterećenja u AMM sistemu;
  - 4) analize bilansa električne energije po izvodima iz TS x/0,4 i/ili cijele TS i mjerene energije za isti skup korisnika;
  - 5) prijave zaposlenih koji vrše očitavanja i kontrole mjernih mjesta (za one korisnike za koje postoji sumnja da neovlašćeno ili nepravilno, nenamjenski koriste električnu energiju);
  - 6) dodatnih kontrola koje nijesu obuhvaćene planom kontrola i koje se vrše u cilju sprječavanja ponovnog neovlašćenog korišćenja električne energije;
  - 7) podataka snabdjevača, koji ukazuju na nepravilnosti u pogledu potrošnje;
  - 8) prijave koju podnosi snabdjevač;
  - 9) prijave koju podnosi korisnik ili treće lice.

### Član 5

- (1) Ovlašćeno lice CEDIS izdaje radni nalog za kontrolu konkretnog mjernog mjesta.
- (2) Ovlašćeno lice CEDIS može izdati radni nalog za kontrolu više mjernih mjesta.
- (3) Radni nalog iz stava 2 ovog člana sadrži spisak svih priključaka i mjernih mjesta, koja treba kontrolisati.
- (4) Kontrolu mjernog mjesta vrši ekipa, sastavljena od najmanje dva stručno osposobljena lica zaposlena u CEDIS.

### Član 6

- (1) Kontrola mjernog mjesta se, po pravilu, vrši u prisustvu vlasnika objekta ili korisnika objekta, a bez prisustva samo u slučaju da njegovo prisustvo nije moguće obezbijediti, što se konstatuje u zapisniku.
- (2) U slučaju sumnje u postojanje neovlašćenog korišćenja električne energije, kontrola se vrši bez prethodne najave, a prisustvo vlasnika objekta ili korisnika objekta se obezbjeđuje na mjestu kontrole.
- (3) Prisustvo iz stava 2 ovog člana obezbjeđuje se direktno na licu mjesta ili telefonskim putem.
- (4) Ako se vlasnik objekta odnosno korisnik objekta ne odazove pozivu da prisustvuje kontroli ili se njegovo prisustvo ne može obezbijediti, kontrola će se izvršiti bez njegovog prisustva.

### Član 7

- (1) Ovlašćena lica koja vrše kontrolu mjernog mjesta dužna su da licu kod kojeg se vrši kontrola daju na uvid službenu legitimaciju.
- (2) Ovlašćena lica iz stav 1 ovog člana dužna su da lice kod kojeg se vrši kontrola obavijeste da je obavezno da omogući slobodan i nesmetan pristup mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka.
- (3) Na početku kontrole vrši se identifikacija lica koje prisustvuje kontroli evidencijom sljedećih podataka:
  - 1) za fizička lica: ime i prezime, adresa, JMBG, zanimanje i broj telefona, da li je vlasnik, zakupac ili korisnik objekta;
  - 2) za pravna lica: puni naziv pravnog lica/preduzetnika, adresa poslovnog objekta, jedinstveni identifikacioni broj pravnog lica, ime i prezime odgovornog lica i ime i prezime ovlašćenog predstavnika koji prisustvuje kontroli, da li je vlasnik, zakupac ili korisnik objekta.

### Član 8

- (1) Ako vlasnik objekta, odnosno korisnik objekta ne dozvoljava pristup i kontrolu mjernog mjesta, ovlašćena lica koja vrše kontrolu dužna su da:
  - 1) ga upozore da se protiv njega može pokrenuti prekršajni postupak u skladu sa zakonom;

- 2) bez odlaganja obavijeste neposrednog rukovodioca, koji je izdao nalog za kontrolu, da su od strane vlasnika objekta, odnosno korisnika objekta spriječeni da izvrše kontrolu;
  - 3) ostanu na mjestu kontrole ili u njegovoj neposrednoj blizini do dolaska ovlašćenih lica nadležnih organa ili dobijanja drugog naloga od neposrednog rukovodioca.
- (2) Neposredni rukovodilac koji je izdao nalog za kontrolu, ili lice koje je ispred CEDIS zaduženo za komunikaciju sa ovlašćenim licima policije bez odlaganja će, u skladu sa dogovorenim procedurom, zatražiti angažovanje ovlašćenih lica policije i o tome obavijestiti ekipu za kontrolu.
- (3) Nakon dolaska ovlašćenih lica policije odnosno nadležnih organa kontrola mjernog mjesta se nastavlja.

### **III POSTUPAK I NAČIN UTVRĐIVANJA NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE**

#### **Član 9**

- (1) Kontrola mjernog mjesta podrazumijeva:
- 1) kontrolu evidentiranih podataka vlasnika objekata ili korisnika objekata u bazi podataka CEDIS;
  - 2) utvrđivanje pripadnosti kategoriji potrošnje;
  - 3) pregled svih priključnih mjesta u objektu u cilju utvrđivanja ispravnosti mjerenja;
  - 4) vizuelnu kontrolu koja obuhvata provjeru distributivnih i plombi ZZMCG, kao i pregled radi utvrđivanja eventualnih fizičkih oštećenja;
  - 5) pregled načina priključenja mjernog uređaja na distributivni sistem električne energije u cilju utvrđivanja ispravnosti registrovanja cjelokupnog utroška električne energije;
  - 6) provjeru sekundarnih veza mjernih transformatora kod poluindirektnih i indirektnih mjernih uređaja;
  - 7) provjeru podataka dostupnih na displeju mjerne opreme;
  - 8) provjeru ispravnosti očitavanja mjerne opreme upoređivanjem podataka iz baze CEDIS sa podacima iz registara potrošnje na brojilu;
  - 9) ispitivanje rada mjerne opreme prenosivim uređajima za kontrolu mjerne opreme na terenu, a naročito:
    - a) prisustvo faznih napona i struja na brojilu;
    - b) trenutne vrijednosti opterećenja po fazama i zbirno;
    - c) vektorski dijagram struja i napona;
    - d) grešku mjerenja mjerne opreme;
    - e) provjere strujnih i naponskih mjernih transformatora.
- (2) Prilikom svake kontrole ekipa za kontrolu postupa u skladu sa stavom 1 tač. 1 do 7 ovog člana.
- (3) Ako se kontrolom iz stava 2 ovog člana ne utvrdi postojanje neovlašćenog korišćenja električne energije, a postoji sumnja u ispravnost mjerenja, ekipa za kontrolu postupa u skladu sa stavom 1 tač. 8 i 9 ovog člana.

#### **Član 10**

- (1) Prilikom kontrole mjernog mjesta ekipa za kontrolu sačinjava zapisnik o kontroli mjernog mjesta.
- (2) Zapisnik iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o: kupcu, mjernom mjestu, mjernoj garnituri, stanju mjernog mjesta, opisu zatečenog stanja, kao i napomenu ili primjedbu korisnika ili ovlašćenog predstavnika korisnika.
- (3) Podatke iz stava 2 ovog člana ovlašćeno lica unosi u skladu sa zatečenim stanjem.
- (4) Ako vlasnik objekta odnosno korisnik objekta ne dozvoli kontrolu mjernog mjesta, to se unosi u zapisnik, a takođe se navodi na koji način je ekipa za kontrolu spriječena da izvrši kontrolu mjernog mjesta i sve aktivnosti koje su preduzete u cilju izvršenja kontrole.
- (5) Ekipa za kontrolu upoznaje korisnika sa sadržinom zapisnika, unosi primjedbe korisnika, ako ih ima, odnosno konstatuje da korisnik nema primjedbi.
- (6) Zapisnik o kontroli mjernog mjesta potpisuje korisnik i članovi ekipe koja vrši kontrolu.
- (7) Ako korisnik odbija da potpiše zapisnik ili se udalji prije potpisivanja to se evidentira u zapisnik.
- (8) U zapisniku se navodi lice kojem je uručen primjerak istog ili mjesto ostavljanja zapisnika ako se uručivanje nije moglo neposredno izvršiti vlasniku objekta odnosno korisniku objekta.
- (9) Ako je kontrolom otkriveno neovlašćeno korišćenje električne energije zapisnik se dostavlja i nadležnim organizacionim djelovima CEDIS u cilju:

- 1) obračuna neovlašćene potrošnje u skladu sa metodologijom, kojom je uređen obračun i naplata neovlašćeno preuzete električne energije;
  - 2) pokretanja postupka u skladu sa zakonom.
- (10) U rubrici "napomena" navodi se koje su mjere preduzete na licu mjesta kako bi se onemogućilo dalje neovlašćeno korišćenje električne energije.
- (11) CEDIS je dužan da o utvrđenom neovlašćenom korišćenju električne energije obavijesti snabdjevača.

### Član 11

- (1) Ako se kontrolom iz člana 9 ovih pravila utvrdi neovlašćeno korišćenje električne energije ekipa CEDIS dužna je da:
- 1) sačini skicu i/ili foto elaborat mjernog mjesta sa nepravilnostima;
  - 2) izvrši obustavu isporuke električne energije;
  - 3) mjerno mjesto i/ili mjesto priključka na distributivni sistem plombira plombom CEDIS;
  - 4) vlasnika objekta odnosno korisnika objekta, odgovorno lice ili ovlašćenog predstavnika koji prisustvuje kontroli upozna sa pravom na ponovno priključenje, u skladu sa pravilima kojima je uređeno funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i metodologijom kojom je uređen obračun i naplata neovlašćeno preuzete električne energije, uz upozorenje da u slučaju samovoljnog priključenja čini krivično djelo;
  - 5) sačini zapisnik iz člana 10 stav 1 ovih pravila, u kojem se navode i dokazi koji se prilažu uz zapisnik;
- (2) Dokaze iz stava 1 ovog člana CEDIS je dužan da čuva u cilju upotrebe u postupku koji pokreće protiv korisnika zbog neovlašćenog korišćenja električne energije.
- (3) Dokumentacija i dokazi prikupljeni u postupku otkrivanja i utvrđivanja neovlašćenog korišćenja električne energije dostavljaju se organizacionom dijelu CEDIS za pravna pitanja koji u zavisnosti od pojedinačnog slučaja podnosi:
- 1) krivičnu prijavu;
  - 2) tužbu;
  - 3) zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

### Član 12

- (1) Ako kontrolom iz člana 9 ovih pravila nijesu utvrđene nepravilnosti na mjernom mjestu, CEDIS je dužan da plombira mjerno mjesto i sačini zapisnik iz člana 10 stav 1 ovih pravila.
- (2) Ako kontrolom iz člana 9 ovih pravila nije utvrđeno neovlašćeno korišćenje električne energije ali postoji neispravnost na mjernom mjestu CEDIS je dužan da mjerno mjesto dovode u ispravno stanje, plombira i sačini zapisnik iz člana 10 stav 1 ovih pravila.

## IV POSTUPAK I NAČIN DOKAZIVANJA NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

### Član 13

Neovlašćeno korišćenje električne energije postoji u slučaju:

- 1) samovoljnog priključenja na distributivni sistem električne energije;
- 2) korišćenja električne energije preko mjernog mjesta bez ili sa oštećenom plombom ZZMCG;
- 3) korišćenje električne energije preko mjernog mjesta bez ili sa oštećenom plombom CEDIS;
- 4) korišćenje električne energije mimo mjerne opreme;
- 5) neovlašćenog izvođenja intervencija na mjernoj opremi.

### Član 14

- (1) Samovoljno priključenje na distributivni sistem električne energije je:
- 1) korišćenje električne energije bez pribavljene saglasnosti za priključenje, zaključenog ugovora o priključenju ili ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju i ugovora o snabdijevanju;
  - 2) priključenje nakon isključenja od strane CEDIS;
  - 3) priključenje nakon rekonstrukcije objekta kojom je došlo do promjene snage korisnika ili priključenje nakon premještanja mjernog ormara ili zamjene kućnog priključka.
- (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana CEDIS je dužan da postupi u skladu sa članom 11 ovih pravila.

### Član 15

- (1) Ako je na mjernoj opremi plomba oštećena ili je nema, odnosno ako je prekinuta žica plombe ZZMCG, a ukupna potrošnja električne energije se ne registruje, CEDIS je dužan da postupi u skladu sa članom 11 ovih pravila.
- (2) Ako postoji sumnja u ispravnost plombe ZZMCG, CEDIS vrši zamjenu mjernog uređaja i isti dostavlja na vještačenje ZZMCG ili drugoj nadležnoj instituciji.
- (3) Skidanje plombe ZZMCG sa mjerne opreme vrše ovlaštena lica ZZMCG.

### Član 16

- (1) Ako se kontrolom mjernog mjesta utvrdi da se električne energije ne registruje, ekipa za kontrolu postupaju u skladu sa članom 11 ovih pravila.
- (2) Ako se kontrolom mjernog mjesta utvrdi da se električne energije registruje, ekipa za kontrolu postupaju u skladu sa članom 12 ovih pravila.
- (3) Ako se kontrolom mjernog mjesta utvrdi da korisnik koristi električnu energiju mimo mjerne opreme CEDIS postupaju u skladu sa članom 11 ovih pravila.

### Član 17

- (1) Neovlašćena intervencija na mjernoj opremi podrazumijeva protivpravnu radnju kojom se narušavaju metrološke karakteristike mjerne opreme i ispravno registrovanje energetske veličine.
- (2) Ako je intervencija iz stava 1 ovog člana izvršena na AMM brojilu CEDIS je dužan da sačini izvještaj o AMM brojilu, koji sadrži sve podatke koje omogućava AMM brojilo i AMM centar, i služe za obračun neovlašćeno preuzete električne energije u skladu sa metodologijom koja uređuje obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije.
- (3) U slučaju iz stava 1 ovog člana CEDIS postupaju u skladu sa članom 11 ovih pravila.

## V OBRAĐIVANJE PRIKUPLJENIH PODATAKA

### Član 18

- (1) Prikupljeni podaci koji se odnose na neovlašćeno korišćenje električne energije obrađuju se u poslovno-informacionom sistemu CEDIS.
- (2) Nadležni organizacioni djelovi CEDIS vode posebnu evidenciju za neovlašćeno korišćenje električne energije, koja sadrži:
  - 1) vrstu neovlašćenog korišćenja električne energije;
  - 2) geografsku (region) cjelinu u kojoj je otkriveno neovlašćeno korišćenje električne energije;
  - 3) iznos fakturisane i naplaćene neovlašćeno korišćenje električne energije;
  - 4) broj podnijetih krivičnih prijava,
  - 5) broj podnijetih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,
  - 6) broj podnijetih tužbi, i
  - 7) broj podnijetih predloga za izvršenje.
- (3) Ažuriranje podataka iz stava 2 ovog člana vrši se na osnovu podataka organizacionog dijela CEDIS zaduženog za poslove mjerenja i kontrole.

## VI ČUVANJE POVJERLJIVOSTI PODATAKA

### Član 19

- (1) Podaci koji se odnose na neovlašćeno korišćenje električne energije sastavni su segment Billing sistema.
- (2) Podaci iz stava 1 ovog člana čuvaju se najmanje deset godina, a koriste se za službene potrebe CEDIS i potrebe nadležnih organa u vezi sa postupcima koji se pokreću zbog neovlašćenog korišćenja električne energije.
- (3) Podaci se štite:
  - 1) na mrežnom/transportnom nivou podaci se štite kako iz eksterne (javne) tako i iz redundantnim "firewall" sistemima u centralnom, distributivnim i pristupnim segmentima mreže, vršeći filtriranje kompletnog saobraćaja u skladu sa pravima pristupa koja proizilaze iz fizičkog i logičkog segmentiranja mreže, dozvoljenih mrežnih protokola i portova komunikacije, pravila rutiranja i pravila pristupa;

- 2) na aplikativnom dijelu, dodjelom ograničenih prava pristupa za korisnike aplikacije iz administrativnog i poslovnog segmenta;
- 3) u dijelu baze, dodjelom ograničenih prava pristupa za korisnike iz administrativnog segmenta;
- 4) internom kompanijskom backup strategijom.

## **VII UNUTRAŠNJE MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPRAVILNOSTI VEZANIH ZA NEOVLAŠČENO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE**

### **Član 20**

- (1) U cilju sprječavanja neovlašćenog korišćenja električne energije CEDIS:
  - 1) organizuje stalnu edukaciju zaposlenih koji rade na poslovima utvrđivanja neovlašćenog korišćenja električne energije, organizovanjem odgovarajućih treninga i seminara;
  - 2) vrši nabavku savremene opreme za efikasno otkrivanje neovlašćene potrošnje;
  - 3) organizuje i sprovodi ponovne kontrole kod korisnika kod kojih je prethodno utvrđeno neovlašćeno korišćenje električne energije.
- (2) Ako je zaposleni u CEDIS u saznanju da postoji, ili sumnja da postoji neovlašćeno korišćenje električne energije na mjernom mjestu, dužan je obavijestiti odgovorno lice za poslove mjerenja, koje po proceduri organizuje kontrolu mjernog mjesta.

## **VIII NAČIN EDUKACIJE JAVNOSTI**

### **Član 21**

Edukacija javnosti sprovodi se:

- 1) dostavljanjem flajera uz račun za električnu energiju;
- 2) informativnim brošurama;
- 3) informisanjem putem sajta;
- 4) saopštenjima putem medija;
- 5) omogućavanjem prijavljivanja neovlašćenog korišćenja električne energije putem besplatnih poziva Call centru ili podnošenjem anonimnih prijava ili prijavom na internet stranici CEDIS;
- 6) objavljivanjem polugodišnjih izvještaja o neovlašćenom korišćenju električne energije na internet stranici CEDIS.

## **IX PLAN STALNIH, PRIVREMENIH I DODATNIH MJERA**

### **Član 22**

- (1) CEDIS je dužan da sva obračunska mjerna mjesta kod korisnika kod kojih se snaga mjeri kontroliše najmanje jednom godišnje.
- (2) CEDIS je dužan da sva obračunska mjerna mjesta kod korisnika kod koji se snaga ne mjeri kontroliše najmanje jednom u toku važenja roka ovjere mjernog uređaja.
- (3) CEDIS je dužan da najmanje jednom u dvije godine kontroliše bilansna mjerna mjesta.

### **Član 23**

Kontrola mjernih mjesta kod korisnika, osim u slučajevima iz člana 4 ovih pravila vrši se na zahtjev korisnika ili snabdjevača.

### **Član 24**

CEDIS dužan je da privremena mjerna mjesta na svim naponskim nivoima kontroliše prilikom priključenja i isključenja sa distributivnog sistema.

## **X ZAVRŠNA ODREDBA**

### **Član 25**

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".